


1 fèble      2 moderat      3 Mercat      4 fòrt      5 plan fòrt



## Grad de perilh 3 - Mercat



Coches febles persistentes per dessús des 2000 m aproximativament.  
Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.

Un solet practicant d'espòrts d'iüèrn pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi. Aguestes darrères pòden penetrar enquias coches pregones e, de manera isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en nauta montanha. Es endrets perilhosí son de mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud-oèst , especialment apròp des crestes, en canaus e conques se formaràn plaques de vent addicionaus. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita aurien d'èster avalorades damb prudència en pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queiràn en periòde enquiatge dimenge de 5 a 10 cm de nhèu. En quauqui sectors vent deth sud-oèst d'intensitat fòrta. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Nauies acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.


Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. En còtes nautes e nauta montanha, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

## Tendència

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 16 01 2023 →



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: poor  
Frequency: some  
Avalanche size: medium



Plaques de vent



Snowpack stability: poor  
Frequency: some  
Avalanche size: medium

Coches febles persistentes per dessús des 2000 m aproximativament.

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.

Un solet practicant d'espòrts d'iuerò pòt desencadenar lauegi. Aguestes darrères pòden penetrar enquis coches pregones e arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Aguesti endrets son de mau reconéisher. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Es plaques de vent aumentaràn de mida nauament damb eth vent damb bohades plan fòrtes. Aguestes darrères son principaument petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes pales ombrères arribentes.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Sustot enes sectors exposadi ara balaguèra enquiath matin eth vent serà en quauqui casi fòrt. Damb era neuada e eth vent fòrt der oèst, en cors dera jornada se formarèn naues plaques de vent. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui metres.

En altitud, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da principaument entre es 2000 e es 2400 m aproximativament.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.


## Tendéncia



Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 16 01 2023 →



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: poor  
Frequency: some  
Avalanche size: medium



Plaques de vent



Snowpack stability: fair  
Frequency: some  
Avalanche size: small

### Coches febles persistentes en còtes nautes e nauta montanya.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions en altitud, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en nauta montanya. Es endrets tan perilhosí son de mau reconéisher. Precaucion en zònes de transision de celh prim a pregon.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Damb era nhèu recenta e eth vent en intensificacion , de cap ath vèspe , sustot apròp de còths e crestes se formaràn plaques de vent de mida petita. Endrets perilhosí se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

A compdar dera tarde queiràn de 5 a 10 cm de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. En altitud, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.


Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

### Tendéncia

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 16 01 2023 →



Snowpack stability: poor  
Frequency: few  
Avalanche size: small

### Perilh feble (1) de lauegi.

Es plaques de vent de mida petita des darrèri dies se pòden desencadenar de manera isolada en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Atencion especialment enes sòns marges. Atencion ath perilh d'ester arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

### Celh de nhèu

Queiràt en periòde enquiat dimenge enquia 5 cm de nhèu. Eth vent serà de feble a moderat. Eth mantèth de nhèu ei estable en generau. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Aguestes son principaument mès a lèu petites e lèu ja non ei possible desencadenar-les. Ena part basau deth mantèth de nhèu non se tròben coches febles remarcables.

### Tendéncia

Damb era nhèu recenta e eth vent en aument progressiu deth quadrant sud , eth deluns , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent de mida petita. Leugèr augment deth perilh.